

CRNA GORA

NOTAR

DANKO BJEKOVIĆ

Pljevlja, ulica Boška Buhe bb.

Црна Гора
Општина Пљевља

Број: 11-421/25-214/13

Пљевља, 2.04. 2026 год.

Dana 01.04.2026. godine (prvog aprila dvije hiljade dvadeset šeste) u 14.00h (četnaest časova), preda mnom, dolje potpisanim notarom Dankom Bjekovićem, sa službenim sjedištem u Pljevljima, ulica Boška Buhe bb., sa zahtjevom, da na osnovu njihovih izjava volje, sačinim notarski zapis ugovora o prodaji, istovremeno su pristupila sledeća lica:-----

1. **OPŠTINA PLJEVLJA**, sa sjedištem u Pljevljima, ulica Kralja Petra I broj 48, PIB 02019868 (nula dva nula jedan devet osam šest osam) (u daljem tekstu, **Prodavac**), koju zastupa **VD Direktora Direkcije za imovinu gospođa Zlatanić Samira**, rođen dana _____, MBG: _____, državljanin Crne Gore, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj _____ izdatu od PJ Pljevlja, dana 16.03.2021.godine (šesnaestog marta dvije hiljade dvadeset prve), sa rokom važenja deset godina, po sopstvenom kazivanju od oca: _____, sa prebivalištem u Pljevljima, ulica Uroša Ružičića 36, po zanimanju dipl.pravnik, udata (u daljem tekstu, **Zastupnik prodavca**);-----

2. **DOO „LEVEL ING“ Pljevlja**, sa službenim sjedištem u Ul. V.Kneževića bb – Pljevlja, registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata Privrednog suda u Podgorici, registarski broj 50310240, matični broj 02618427, (u daljem tekstu, **Kupac**), koju zastupa **osnivač društva i izvršni direktor Lončar Jovica**, rođen dana _____ godine (_____), JMBG _____, državljanin Crne Gore, čiji sam identitet utvrdio uvidom u ličnu kartu broj _____, izdatu od PJ Pljevlja, dana 04.01.2023.godine (četvrtog januara dvije hiljade dvadeset treće), sa rokom važenja deset godina, po sopstvenom kazivanju od oca _____, sa prebivalištem u Pljevljima, ulica Principova 1, po zanimanju preduzetnik, oženjen;-----

PRETHODNE NAPOMENE:-----

Ovlašćenje za zastupanje Prodavca ovaj notar je utvrdio uvidom u Statut opštine Pljevlja, zatim I u Rješenje o imenovanju Broj UPI-01-100/25-1169/2 od 27.02.2026.godine (dvadeset sedmog februara dvije hiljade dvadeset šeste) donijetog od strane Predsjednika opštine Pljevlja, iz čega sam utvrdio da je Zlatanić Samira ovlašćena za zastupanje prodavca. Naprijed navedena dokumentacija je u cjelosti pročitana strankama i ista se nalazi u arhivi ovog notara.-----

Ovlašćenje za zastupanje kupca ovaj notar je utvrdio uvidom u Izvod iz CRPS-a na dan potpisa ugovora gdje je utvrđeno da je Lončar Jovica Osnivač i Izvršni direktor Društva. Ovlašćeni zastupnik izjavljuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je ovlašćen za postupanje u ovom pravnom poslu i da nije bilo izmjena u tom dijelu.-----

Stranke su dostavile sledeću dokumentaciju:-----

1. **Prepis lista nepokretnosti 3160 KO Pljevlja**, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja na dan 24.10.2024.godine;-----
2. **Izvod iz DUP-a “Centar I” od 26.12.2025. godine** (dvadeset šestog decembra dvije hiljade dvadeset pete);-----
3. **Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik broj 11-421/25-214/12 od 19.02.2026.godine** (devetnaestog februara dvije hiljade dvadeset šeste).-----

[Handwritten signatures and initials]

Notarska kancelarija

tel/fax +382 (0)52 356 156
mob. +382 (0)57 242 500

- 1. Procjena zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 14.02.2026.godine (četnaestog februara dvije hiljade dvadeset šeste).-----
- 2. Dokaz o uplati kupoprodajne cijene.-----
- 3. Statut opštine Pljevlja koji se nalazi u arhivi ovog notara.-----
- 4. Rješenje o imenovanju UPI-01-100/25-1169/2 od 27.02.2026.godine (dvadeset sedmog februara dvije hiljade dvadeset šeste) donijetog od strane Predsjednika opštine Pljevlja koje se nalazi u arhivi.-----
- 5. Izvod iz CRPS-a za Kupca na dan potpisivanja ovog ugovora.-----
- 6. Rješenje Notarske komore Crne Gore NKCG-PV-9/2026.-----
- 7. Lične karte stranaka-----

Navedena dokumentacija se u originalu i/ili ovjerenom prepisu prilaže uz ovaj izvornik.-----

Nakon što sam ustanovio, da se nepokretnost, koje je predmet Ugovora o kupoprodaji, nalazi na mom službenom području, uvjerio se u pravo volju stranaka, objasnio im pravne domete i posljedice namjeravanih izjava volja, stranke su izjavile sledeći:-----

UGOVOR O PRODAJI

I PREDMET PRODAJE

Uvidom u Izvod lista nepokretnosti 3160 KO Pljevlja, izdat od Uprave za katastar – Područna jedinica Pljevlja na dan potpisivanja ovog ugovora, koji su stranke prezentovale u originalu i koji im je pročitao i koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ovaj notar je ustanovio da je u:

„A“ listu nepokretnosti upisana kao katastarska parcela 1940/6 ul.N.Revolucije zemljište uz stambeno poslovnu zgradu površine 77m².-----

“B” listu osnov prava svojina 1/1 Crna Gora, raspolaganje 1/1 opština Pljevlja. -----

“G” listu predmetnog lista nepokretnosti ne postoje tereti i ograničenja.-----

Notar je stranke podučio mogućnosti da neposredno prije sačinjavanja ovog zapisa, notar izvrši neposredni uvid u predmetne listove nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slučaju suprotnog postupanja, a naročito na mogućnost da je u međuvremenu, od vremena izdavanja predmetnih prepisa iz lista nepokretnosti, došlo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetne nepokretnost, kao i na mogućnost nesaglasnosti predočenog prepisa iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traže neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne posljedice i rizike u vezi s tim.-----

Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet bilo kakvog ugovora o zakupu i garantuje za te podatke.-----

II PRODAJA

Prodavac se obavezuje prenijeti na kupca pravo svojine od 1/1 dijela, a na nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora i predati ga, a Kupac se obavezuje Prodavcu isplatiti kupoprodajnu cijenu iz tačke III ovog ugovora.-----

Notar je stranke podučio zakonskom status zajedničke imovine bračnih drugova te da bi, ako se radi o takvoj imovini, bila potrebna pravno valjana saglasnost bračnih drugova ugovornih strana, a koja se može dati u ovoj ili posebnoj ispravi. Notar je stranke upozorio na posledice u slučaju suprotnog postupanja u vezi sa naprijed naznačenim.-----

S tim u vezi prodavac izjavljuje da je pravno lice.-----

III CIJENA

Cijena nepokretnosti iz tačke I ovog ugovora iznosi 15.400,00€ (petnaest hiljada četiristotine eura).--

Stranke saglasno izjavljuju da je cjelokupna kupoprodajna cijena u cjelosti isplaćena od strane kupca prije potpisivanja ovog ugovora, te ovom notaru prezentuju dokaz o isplati kupoprodajne cijene, a koji nakon što je pročitana priložen u originalu uz ovaj izvornik.-----

Stranke notaru daju na uvid Procjenu zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 14.02.2016.godine (četnaestog februara dvije hiljade dvadeset šeste) koja je pročitana i priložena uz izvornik. Iz navedene Procjene je utvrđeno da je procjenjena vrijednost predmeta prodaje 15.400,00€ (petnaest hiljada četiristotine eura).-----

Notar je poučio kupca na mogućnost njegovog adekvatnog osiguranja u vezi sa dospjelošću plaćanja cijene kao što je ugovaranje i upisivanje predbilježbe u katastru prije isplate cijene i objasnio mu da i kako predbilježba osigurava kupca, zatim na mogućnost ugovaranja isplate cijene na notarev povjerenički račun za druge osobe i njenu isplatu sa tog računa prodavcu tek kada se kupac uknjiži u katastru kao vlasnik ili kad predbilježi vlasništvo, te ga je upozorio na rizike i posledice kojima se izlaže i slučaju suprotnog postupanja, pa je kupac pored toga izjavio da plaćanje cijene dopijeva na način kako je to unaprijed ugovoreno i da ne želi ugovaranje naprijed naznačenih mjera osiguranja.-----

IV ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke prodane stvari koje je ona imala u času prelaza rizika na Kupca, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato.-----

Nedostatak za koji Prodavac odgovara postoji, ako prodana nepokretna stvar nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu i ako nema svojstva za naročitu upotrebu za koju je Kupac nabavlja.-----

Kupac izjavljuje da je vidio predmetnu nepokretnost, da je izvršio uobičajen pregled, te da predmetnu nepokretnost kupuje u viđenom stanju i bez ikakvih primjedbi.-----




Notar je stranke upozorio i na okolnost da je Kupac dužan, ukoliko poslije prijema stvari od Prodavaca (predaje u posjed) otkrije da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao uočiti redovnim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), da obavijesti Prodavca o postojanju tog nedostatka u roku od osam dana od dana kad je nedostatak otkrio.-----

Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obavezu da u određenom roku obavijesti Prodavca o postojanju nedostatka, ako je taj nedostatak bio poznat Prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat.-----

Prodavac garantuje Kupcu, da je predmetna nepokretnost isključivo njegova svojina; da ima pravo raspolaganja bez ograničenja; da nepokretnost nema stvarnih i pravnih tereta, kako uknjiženih, tako i neuknjiženih, koji bi se mogli pojaviti prije ili nakon upisa Kupca, kao vlasnika nepokretnosti kod Uprave za nekretnine; da na nepokretnosti treća lica ne polažu pravo preče kupovine, niti bilo koje drugo stvarno ili obligaciono pravo; da nepokretnost nije pod zabranom raspolaganja, da ne postoje zakonska, sudska, ugovorena ili na drugi način ustanovljena ograničenja za prenos prava svojine na predmetnoj nepokretnosti; da nepokretnost nije predmet sudskog ili upravnog spora, da ne postoji osnov za pokretanje takvih postupaka, da na nepokretnosti ne postoje registrovane ili neregistrovane optužbenosti, da sačinjavanje ovog ugovora nije u suprotnosti sa drugim ranije zaključenim poslovima, niti obavezama po bilo kom osnovu, te da u vezi ove nepokretnosti nije zaključen ugovor, niti bilo koji drugi pravni posao, čije bi dejstvo moglo nastupiti nakon zaključenja ovog ugovora.-----

Prodavac se obavezuje da će u zakonskom roku štiti Kupca od svih trećih lica i da će Kupcu nadoknaditi sve troškove i eventualnu štetu ako bi se naknadno utvrdio neki od navedenih tereta.-----

V PRELAZ POSJEDA, KORISTI, TERETA I OPASNOSTI

Prelaz posjeda i opasnosti prelaze na kupca momentom potpisivanja ovog ugovora.---

VI UKNJIŽBA

Prodavac neopozivo i bezuslovno odobrava i zahtijeva, da se u korist kupca, na osnovu ovog ugovora, bez njegovog daljeg učešća i odobrenja Kupac može uknjižiti u Katastru nepokretnosti na pravom svojine od 1/1 dijela na nepokretnostima iz lista nepokretnosti 3160 KO Pljevlja, a bliže opisanim u tački I ovog ugovora.---

VII TROŠKOVI I POREZI

Notar je podučio stranke da za troškove u vezi sa ovim notarskim zapisom, odgovaraju solidarno i da mogu drukčije ugovoriti, pa nakon toga, stranke izjavljuju da troškove ovog notarskog zapisa, troškove upisa prenosa svojine i druge troškove u vezi s tim, snosi kupac, kao i eventualno porez na promet nepokretnosti, po osnovu ovog ugovora.---

VIII ODOBRENJA

U konkretnom slučaju ispitavši sve okolnosti notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe nikakvim odobrenjima.---

IX OVLAŠĆENJA NOTARA

Stranke su saglasne da će notar greške u imenima i brojevima kao druge očigledne greške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesaglasnost otpravka notarskog zapisa sa izvornikom, nakon izdavanja otpravka moći ispraviti u svako doba bez učešća stranaka. Strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak zapisa.---

Ako između izvornika i otpravka notarskog zapisa postoji nesaglasnost u pogledu nekog dijela sadržanog u zapisu, strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak sa naznačenjem da se ovim otpravkom zamjenjuje raniji otpravak.---

X POUKE I UPOZORENJA

Notar je stranke poučio i upozorio na sledeće:---

-da se pravo svojine stiče upisom u katastar nepokretnosti;---

-na opasnost od Upisa zakonske hipoteke, ukoliko Prodavac nije izmirio poreske obaveze. S tim u vezi stranke izjavljuju da ne traže naprijed navedenu Potvrdu, prihvatajući sve rizike i posledice u vezi toga.---

-Notar je upozorio stranke na zakonske odredbe o prekomjernom oštećenju i to da ako između obaveza ugovornih strana u dvostranom obaveznom ugovoru je postojala u vrijeme zaključenja ugovora očigledna nesrazmjera, oštećena strana može zahtijevati poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala znati, da će ugovor ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrijednosti i da odricanje unaprijed od ovog prava nema pravnog dejstva. Stranke izjavljuju da su to razumjele i da prihvataju sve rizike i posledice u vezi toga.---

-Notar upozorava kupca da provjeri da li su blagovremeno izmirene obaveze po osnovu utrošene struje, vode, telefona, kablovske televizije i svih drugih komunalnih usluga, te kupac izjavljuju da je to provjerio i da ne želi naknadno osiguranje u vezi toga prihvatajući sve rizike i posledice u vezi toga.---

-Notar upozorava stranke da će primjerak Ugovora dostaviti Upravi za nekretnine i Poreskoj Upravi.---

-Notar je upozorio stranke da su dužne u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora da podnesu prijavu Poreskoj upravi radi obračuna poreza na promet nepokretnosti.---

-da je imalac prava na nepokretnosti dužan da podnese zahtjev za upis prava svojine i drugih prava na nepokretnosti koja se upisuju u katastar nepokretnosti na osnovu člana 13a Zakona o državnom promjeru i katastru nepokretnosti, te stranke izjavljuju da ovlašćuju notara da u ime njih podnese nadležnom katastru zahtijev za upis u katastar ovog ugovora i stranke su upoznate sa naknadom u vezi toga.---

-Na zahtjev stranke izdaje se otpravak bez priloga, a koji se nalaze u arhivi ovog notara pod poslovnim oznakom ovog ugovora.

XI TROŠKOVI

Nakon što je notar pitao stranke da za nagradu i troškove notara odgovaraju solidarno i da ne mogu drugaršlje dogovoriti, stranke saglasno izjaviše da troškove notarske obrade ovog ugovora, porez na promet nepokretnosti, kao i troškove za upis prava svojine kod Uprave za nekretnine, snosi Kupac.

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, a na sledeći način: po tarifnom broju INT stav I u iznosu od 120,00€, tarifni broj 19 u iznosu 10,00 €, sa PDV-om 21% u iznosu od 27,30€, što iznosi ukupno 157,30€ (stotinu pedeset sedam eura i 30/100);

XIII OTPRAVCI

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju otpравke:

Kupac(1x)

Prodavac(1x)

Uprava za katastar(1x)

Uprava prihoda(1x)

Notar je strankama pročitao ovaj notarski zapis, neposrednim pitanjima se uvjerio da isti odgovara volji stranaka, nakon čega su stranke izjavile, da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovoga pravnog posla, da su saglasne sa ovim zapisom, te da ga slobodnom voljom odobravaju, i kako slijedi potpisuju u prisustvu notara, nakon čega je zapis potpisao i ovaj notar.

U Pljevljima, 01.04.2026. godine (prvog aprila dvije hiljade dvadeset šeste) u 14.30h (četnaest časova i trideset minuta).

PRODAVAC:

OPŠTINA PLJEVLJA

Direktor Direkcije za imovinu

Zlatanić Samir

[Signature]

KUPAC:

LEVELING DOO PLJEVLJA


Osnivač i Izvršni direktor

Lončar Jovića

[Signature]

NOTAR:

BJEKOVIĆ DANKO



Ja, NOTAR, Danko Bjeković, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica Boška Buhe bb, potvrđujem da sam ovaj otpravak uporedio sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom. Ovaj je otpravak običan, kojem je priloženo 10 prepisa priloga. Ovaj je otpravak sastavljen za:

1. OPŠTINA PLJEVLJA, Kralja Petra I 48 - Pljevlja PIB 02019868, koju zastupa Direktor Direkcije za imovinu:

Zlatanić Samira, JMB

2. DOO LEVEL ING PLJEVLJA, Vuka Kneževića bb - Pljevlja PIB 02618427, koju zastupa Osnivač I Izvršni direktor:

Lončar Jovica, JMB

Izvornik sadrži:

1. Prepis lista nepokretnosti 3160 KO Pljevlja,
2. Izvod iz DUP-a "Centar I" od 26.12.2025. godine
3. Rješenje opštine Pljevlja – Predsjednik broj 11-421/25-214/12 od 19.02.2026. godine
4. Procjena zemljišta sačinjena od strane procjenitelja Dragana Šubarića od 14.02.2026. godine
5. Dokaz o uplati kupoprodajne cijene
6. Statut opštine Pljevlja koji se nalazi u arhivi ovog notara
7. Rješenje o imenovanju Broj UPI-01-100/25-1169/1 od 29.08.2025. godine koje se nalazi u arhivi
8. Izvod iz CRPS-a za Kupca na dan potpisivanja ovog ugovora
9. Rješenje Notarske komore Crne Gore NKCG-PV-9/2026
10. Lične karte stranaka

Naknada za rad i naknada troškova notara obračunata je prema notarskoj tarifi, i to na sledeći način
Notarska nagrada je obračunata tarifnom broju 1NT stav 4 u iznosu od 120,00€, većano po tarifnom broju 19 u iznosu od 10,00€, sa PDV-om 21% u iznosu od 27,30€, što iznosi ukupno 157,30€ i naplaćena je.

Otpravak je izdat za Prodavca

Broj: UZZ-241/2026

U Pljevljima 01.04.2026. godine

